



**JEDINICA NAU  
ENE LEKCIJE I ANALIZA  
PRIŠTINA**

**Lekcije iz Bosne za Kosovo  
Dio I**

**Upravljanje i razvoj**

**Stvarna pri  
pa o rastu privatnog sektora  
u Bosni i Hercegovini**

**13 Februar 2002**

**LEKCije iz BOSNE za KOSOVO**

**STVARNA PRI  
A O RASTU PRIVATNOG SEKTORA u BOSNI**

**IZVRŠNI SAŽETAK**

Ovaj izvještaj predstavlja rezultat detaljne studije post-privatizacijske politike ekonomije u opštini Kalesija, jednom od najnerazvijenijih bosanskih ruralnih područja. Ovo je dio opsežne ESI studije o trendovima lokalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi za **Jedinicu Naučene lekcije i analizu** Pilara Evropske Unije UNMIK, i prati razvoj ključnih aktera i institucija i ispituje ulogu lokalne vlade u pojavljivanju novog privatnog sektora.<sup>1</sup> Provo enjem iscrpne studije odredenog područja moguće je sastaviti sliku procesa ekonomske tranzicije i izvučene lekcije koje mogu biti zajedničke i ostalim dijelovima Bosne, kao i ostalim područjima, posebno Kosovu.

Jedno vrijeme su meunarodne agencije u Bosni i Hercegovini govorile o potrebi za promjenom paradigme: sa rekonstrukcije na razvoj. Ono potom se strategije efikasnog razvoja razlikuju od iste rekonstrukcije jer što se one fokusiraju na razvoj lokalnih institucija i kapaciteta. Ovo zahtijeva poznavanje institucionalnih i političkih stvarnosti koje preovladavaju na terenu, osobito na lokalnom nivou. Jedino je shvatanjem jakih i slabih strana postojećih struktura moguće postići i trajnu institucionalnu promjenu što je preduvjet za održiv ekonomski razvoj. Ovaj dokument je stvoren da bi pokazao kako je detaljno znanje potrebno za kreiranje efikasne strategije meunarodnog razvoja.

Studija predstavlja saznanja iz sljedećih oblasti:

- Privatizacijom u Kalesiji, sada već gotovo završenom, zaposlenost u bivšem društvenom sektoru smanjena je za dvije trećine i ima izgleda da će i dalje pada. Primarna dobit procesa privatizacije bila je da se imovina iz poslova koji su prestali postojati oslobodi i iskoristi u nove svrhe.
- Novi privatni sektor je glavni pokretač razvoja nakon rata i proširio se sa 5 na 42 procenta ukupnog zvaničnog zapošljavanja.
- Najdirektnija prepreka za razvoj privatnog sektora je pristup zemljištu sa razvijenom infrastrukturom. Novi biznisi su prisiljeni biti u blizini centara socijalista kog razvoja da bi dobili pristup infrastrukturom, dok najveći dio opštine ostaje zatvorena za razvoj.

---

<sup>1</sup> Naučene lekcije i analiza su inicijativa EU Pilara Kosovo, uz pomoć vlade Švedske. Dokument daje meunarodnim i domaćim kreatorima politike aktualne analize ključnih meunarodnih programskih područja. Izvještaje je nezavisno radila ESI i oni ne odražavaju stanovišta i politiku EU Pilara.

- š· Kolaps preduze a u društvenom vlasništvu prisilio je lokalne komunalne i javne službe da drasti no smanje obim svojih usluga. Uprkos velikoj inostranoj pomo i u popravci infrastrukture, ne postoji institucionalna osnova za održavanje i razvoj op inske imovine i usluga.
- š· U odsutstvu strategije za razvoj op ina, lokalne zajednice su pokazale izuzetnu inicijativu u mobiliziranju vlastitih potencijala za razvoj lokalne infrastrukturne mreže. Me utim, ovaj volonterski i hazarderski proces je neefikasan, a prouzro io je i konfuziju u vlasništvu nad klju nom imovinom.
- š· Op ina ima zna ajne potencijalne izvore koji bi se mogli iskoristiti kao glavni izvor u podršci za razvoj privatnog sektora. Me utim, nedostaju i rukovodni kapaciteti i pravni okvir za efikasan razvoj te imovine. Urbani i komercijalni razvoj se dešava bez odgovaraju eg planiranja, stvaraju i zna ajne dugoro ne troškove.

Ova saznanja sugeriraju da je ja anje op inske uprave i rukovodstva lokalnih javnih komunalnih službi jedan od klju nih momenata za ekonomski razvoj u Bosni. Upravo se na lokalnom nivou pronalaze najdirektnije prepreke za razvoj privatnog sektora. Socijalisti ke strukture samoupravljanja su nestale, ali još nisu zamijenjene odgovaraju im novim formama korporativnog upravljanja. Dok god ovi problemi postoje, ni inostrana pomo u razvoju ni lokalni resursi ne e biti efikasno iskorišteni i privatni sektor e ostati onesposobljen.

## ~ Sadržaj ~

<i>Uvod.....</i>	<i>Fehler! Textmarke nicht definiert.</i>
<i>Privatizacija društvenih preduze a u Kalesiji .....</i>	<i>3</i>
<i>Novi privatni sektor.....</i>	<i>6</i>
<i>Raspore enost razvoja .....</i>	<i>7</i>
<i>Op ina i njene mjesne zajednice .....</i>	<i>9</i>
<i>Ostaci jugoslovenskog samoupravljanja.....</i>	<i>10</i>
<i>Post-socijalisti ka kriza javnih servisa.....</i>	<i>11</i>
<i>Širenje mreže kroz privatnu inicijativu .....</i>	<i>13</i>
<i>Op inska imovina i mrtvi kapital.....</i>	<i>14</i>
<i>Neki zaklju ci.....</i>	<i>15</i>
<i>Dodatak.....</i>	<i>18</i>

## ~ Popis tabela ~

<i>Tabela 1: Pomo za rekonstrukciju u op ini Kalesija po sektorima, 1996-1999 .....</i>	<i>2</i>
<i>Tabela 2: Struktura zaposlenosti u post-privatizacijskoj Kalesiji .....</i>	<i>5</i>
<i>Tabela 3: Zaposleni u stalnom radnom odnosu u Kalesiji: 2000 .....</i>	<i>6</i>
<i>Tabela 4: Zaposlenost u Kalesiji po veli ini preduze a.....</i>	<i>7</i>
<i>Tabela 5: Raspore enost zaposlenosti i nezaposlenosti u Kalesiji po mjesnim zajednicama.....</i>	<i>Fehler! Textmarke nicht definiert.</i>
<i>Tabela 6: Istoriski razvoj op ina u bivšoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini..</i>	<i>Fehler! Textmarke nicht definiert.</i>
<i>Tabela A1: Bivši sektor društvenih preduze a u Kalesiji .....</i>	<i>18</i>
<i>Tabela A2: Nove kompanije u Kalesiji sa više od 10 zaposlenih .....</i>	<i>18</i>

“Veliki dio važnih poslova u izgradnji institucija leži u modificiranju *onih koje ve postoje* da bi se bolje upotpunile druge institucije i u prepoznavanju što ne treba graditi u odre enoj situaciji, kao i šta treba graditi. “Najbolja praksa” u dizajniranju institucija je pogrešan koncept.”

*World Bank Development Report 2002*<sup>2</sup>

“Razvoj ne zavisi toliko od pronalaženja optimalne kombinacije za postoje e resurse i faktore proizvodnje koliko od mobiliziranja i angažiranja za potrebe razvoja resursa i mogu nosti koje su skrivene, razbacane ili loše iskorištene.”

*Albert O. Hirschman, 1954*

## ***Uvod***

Ovo je dio serije izvještaja o lokalnim ekonomskim trendovima u periodu post privatizacije u Bosni i Hercegovini. Cilj je shvatiti razvoj polti ke ekonomije u poslijeratnoj Bosni i odrediti da li postoje relevantne lekcije za ekonomsku politiku, u Bosni i drugdje, a posebno na Kosovu.

Ova studija je fokusirana na bosansku op inu Kalesija. Kalesija je odabranza zbog sli nosti svojih predratnih ekonomskih i društvenih struktura sa onima koje prevladavaju na Kosovu.<sup>3</sup> U 1990 godini, Kalesija je bila najmanje industrijalizirana op ina i BiH, sa preduze ima u društvenom vlasništvu koja datiraju još iz 1970ih. Kao i na Kosovu, kalesijska društvena preduze a su jako zavisila od ostalih društvenih organizacija i rapidno su propadala nakon sloma ekonomije u bivšoj Jugoslaviji.<sup>4</sup>

Izuzetno ošte ena tokom rata, Kalesija je primila znatnu inostranu pomo za rekonstrukciju, posebno u stambenom sektoru. Izme u 1996 i 1999 ukupno DM30mil pomo i potrošeno je na Kalesiju. Op inske ceste, voda i struja sada su u boljem stanju nego prije rata. DM 13.6 mil potrošenih na stambeni sektor dolazi od inostranih donatora i predstavlja 35% ukupnih ulaganja u stambenom sektoru, ostatak dolazi iz privatnog finansiranja i doznaka iz inostranstva. Pomo za rekonstrukciju pomogla je da se podstakne kratkoro na ekonomski aktivnost, osobito u lokalnoj gra evinskoj industriji. Me utim, dotok pomo i za rekonstrukciju je prestao 1999.

Razvoj infrastrukture u Kalesiji tradicionalno je dolazio iz vanjskih donacija i viših politi kih struktura. Prije rata op ina nikada nije težila da razvije ekonomsku osnovu do koje bi unaprijedila svoj razvoj. Nakon rata, njene su se strukture najprije nastavile

<sup>2</sup> World Bank Development Report, “Building Institutions for Markets”, Oxford University Press, 2002, p. 4.

<sup>3</sup> Kalesija leži u blizini industrijskog centra Tuzla na sjeverozapadu Federacije u BiH

<sup>4</sup> Naredni dokumenti iz ove serije, zasnovani na istraživanjima diljem Kosova, bi e fokusirani na ruralnu op inu Orahovac/Rahovec i industrijski centar Pe /Peja.

fokusirati prema vani, ka me unarodnim donatorima. Po etkom 1997, me utim, gra ani op ine su po eli mobilizirati zna ajne doma e resurse u razvoju lokalne telekomunikacije i mreže puteva u soskim podru jima koja su socijalisti ki planeri zanemarivali.

Da bi se razumjelo kako su lokalni resursi bili pokrenuti za podršku op inskog razvoja a, uz to, i pokretanje privatnog sektora, osnovno je analizirati lokalne institucije i razvoje u op inskim upravnim organima. Ovu klju nu dimenziju ekonomske tranzicije uglavnom su previdjeli bosanski politi ari i na državnom i na entitetskom nivou, ali i me unarodna misija u Bosni. Naše analize sugeriraju da pronalaženje na ina za podršku lokalnih institucija i novih privatnih poduzetnika da stvore lokalne resurse treba zauzeti centralno mjesto u pomo i stvaranju bosanskog privatnog sektora.

U post privatizacijskoj Kalesiji nalazimo da je bivši sektor društvenih preduze a dramati no smanjen. S druge strane, uprkos огромним preprekama sredine, novi privatni sektor je ve uveliko uspio nadoknaditi gubitke zbog izgubljenih radnih mesta u društvenim preduzeima.

Mi procjenjujemo utjecaj petogodišnjih me unarodnih donacija i privatizacijskog procesa u Bosni na ekonomsku strukturu na Kosovu. Da bismo analizirali pojаву privatnog sektora mi istražjemo na ine stvaranja radnih mesta, prepreke proizašle iz slabog pristupa infrastrukturi i odnos izme u lokalne i regionalne vlade i privatnog poduzetništva.

Namjera nam je da otkrijemo elemente i procese u bosanskoj ekonomskoj stvarnosti – “skrivene racionalnosti” kako bi to rekao stru njak za razvoj Albert O. Hirschman – koji daju rezultate i koji bi mogli biti pomognuti iz vana. Slijede i koraci bili bi vidjeti da li postoje slike racionalnosti drugdje u regionu i u tom svjetlu oblikovati dugoro nu evropsku pomo .

*Tabela 1: Pomo za rekonstrukciju u opini Kalesija po sektorima, 1996-1999*

Sektor	DM '000	%
Poljoprivreda	960	3.2
Obrazovanje	3,635	12.0
Struja	7,414	24.5
Zdravstvo	1,402	4.6
Stanovanje	13,662	45.2
Op inske zgrade	192	0.6
Socijalni sektor	557	1.8
Telekomunikacije	103	0.3
Transport	1,661	5.5
Voda	626	2.1
<b>Ukupno</b>	<b>DM 30,212</b>	<b>100.0</b>

*Izvor: International Management Group*

### *Privatizacija društvenih preduze a u Kalesiji*

Društveni razvoj je u Kalesiju stigao dosta kasno. U nedostatku veza sa partizanima nakon drugog svjetskog rata, regija je smatrana politički sumnjivom i ignorirana od strane prve generacije socijalističkih planera. Bila je ostavljena da se usmjeri na dosta siromašnu poljoprivrodu. Od 1950ih naovamo, zemljište je bilo nacionalizirano u uzastopnim valovima kolektivizacije, stvarajući velike agro-kompanije u Bosni. Mnogi stanovnici su napustili Kalesiju u potrazi za poslom i otišli u druge dijelove BiH ili u inostranstvo. Oko jedne trećine zaposlenih stanovništva još uvijek radi van opštine, a jedna trećina radi u inostranstvu. Tek je u 1970im započelo industrijsko ulaganje, uglavnom u metalnu industriju. Međutim, period planskog razvoja u Kalesiji je bio kratak, pogrešno usmjeren i po rezultatima krajnje vještački.

U 1990 godini, privreda Kalesije sastojala se od šest glavnih društvenih preduzeća i jednog broja manjih, uključujući i skladišta, moutele, nekoliko prodavnica i restorana. Zaposlenost u opštini bila je 1,750 zaposlenih u društvenim preduzećima, 659 u javnoj administraciji i 118 radnika u privatnom sektoru (izuzimajući male poljoprivredne posjede).<sup>5</sup> Glavna društvena preduzeća u Kalesiji bila su podružnice drugih jugoslovenskih firmi. Većina njih je prodavala svoje proizvode centralama tih firmi ili drugim društvenim preduzećima pod dugorim ugovorom za isporuku – tako zvanim *zatvoreni krug* – bez potrebe za angažiranjem u marketingu ili poslovnom razvoju.

Privatizacija u Kalesiji je sada gotovo završena. Razne metode privatizacije su primjenjene u Bosni, uključujući prodaju malih preduzeća za gotovinu, javna nadmetanja, otkup od strane uprave i radnika i masovni otkup za certifikate preko investicijskih fondova.

Do kraja 2001 privredna struktura Kalesije bila je potpuno promijenjena. Zaposlenost u društvenom sektoru smanjena je na 40 procenata predratnog nivoa, dok se privatni sektor postepeno širi. Praćenje sudbine šest vodećih društvenih preduzeća omogućava nam da procijenimo uticaj privatizacije na lokalnu ekonomiju.

✉ **Unis Tok** u Kalesiji bio je dio Pretisa iz Vogošće, koji je pripadao Unisu iz Sarajeva. Unis Tok je zapošljavao 100 radnika u proizvodnji željezničkih, *+bearings and buffers+*, poslu koji nije preživio rat. Kompaniju je kupio lokalni poduzetnik (*kompanija Magnat*) koji je preselio svoje poslove – proizvodnju vrata i prozora – u pogone Unis Tok. Privredni biznisi subvencionira preostala 72 radnika iz bivšeg društvenog preduzeća. Ono što je u kompaniji privuklo investitora bila je neiskorištena imovina koja je uključivala cisterne za gas, dizel i hidraulično ulje, tankove za rezerve vode i termo-blok elektranu. Investitor nema raspoloživih sredstava za ponovno pokretanje metalurgije, a nijedan drugi investitor nije pokazao interes za to.

---

<sup>5</sup> JP Zavod za izgradnju i prostorno uređenje Kalesija, Strategija razvoja opštine Kalesija, Kalesija 1996, p. 45.

- # **Moda/Kaletex** u Kalesiji osnovana je 1987 kao tekstilna fabrika u kojoj je 330 radnika proizvodilo zaštitna odijela za inostrano tržište, ali je propala 1990 godine. Za vrijeme rata mašinerija je spašena i iskorištena za proizvodnju vojnih uniformi. Nakon rata kompanija je ponovno pokrenuta ugovorom za isporuku bosanskoj vojsci, a zaposleno je i 78 radnika. Za vrijeme ponude za privatizaciju primljene su etiri ponude, uključujući i kalesijskog emigranta u Švicarskoj. Ugovor je dobio lokalni biznismen, ali ponuda je bila osporena na sudu i mora se ponoviti.
- # **Kartonažu Tojši i** osnovala je 1978 kompanija Univerzal iz Tuzle, da bi u dugoročnom ugovoru snabdijevala materijalom za pakovanje tuzlanski kemijski gigant Sodaso (koji je konačno postala dio), a zapošljavala je 80 radnika. Sa neizvjesnom sudbinom Sodaso, kompanija radi samo sa malim dijelom bivših kapaciteta. Ima 49 zaposlenih na platnoj listi, pola od tog broja u administraciji. Kompaniju je kupio kalesijski biznismen koji se nade da će uložiti u novo postrojenje za proizvodnju kutija za cigarete.
- # **Remont Montaža Tojši i** je bila ograna kompanije Remont Montaža iz Tuzle, uključujući metalne konstrukcijske radevine širom Jugoslavije, osobito u izgradnji termalnih elektrana. Ograna Tojsici je proizvodio heat exchangers (toplone izmjenjivače), i zapošljavao 80 do 120 radnika prije rata. Remont Montažu su sada kupili njeni radnici i uprava, a fabrika Tojši i trenutno ima 50 stalnih i 30 sezonskih radnika.
- # **Plastikal** u Kalesiji osnovan je da bi prizvodio plastne fascikle, boce i kanistere za široko jugoslovensko tržište. Nakon rata je ponovno započeo proizvodnja, ali nije uspjela ponovno zauzeti prijašnje tržište. U 2000. kompanija je ušla u zajednicu ulaganja sa njemačkom kompanijom *Büscherhoff*, koristeći dio pogona Plastikala za proizvodnju specijalnih pakovanja za izvoz. Nova kompanija, *Plastikal-Büscherhoff*, zapošljava svih 85 radnika iz stare kompanije i nedavno je angažirala još 20 radnika za povremene poslove što je uslijedilo nakon prebacivanja proizvodnje iz Njemačke u Kalesiju. Ovo je jedno od uspješnih ulaganja u kantonu Tuzla u poslijeratnom periodu.
- # **Spre a** je poljoprivredno preduzeće osnovano na zemljištu koje je nacionalizovano 1950ih i 1960ih godina. Sa pravom na korištenje 3,760 hektara zemlje (2,300 ha u Kalesiji) bilo je to najveće preduzeće te vrste u BiH prije rata. Proizvodilo je pšenicu, kukuruz i lucerku za prehranu 2,000 krava muzara i zapošljavalo 300 radnika. Mlijeko je pod dugoročnim ugovorom prodavano mljekari Tuzla na pasteurizaciju i preradu. U vrijeme privatizacije preduzeće je zapošljavalo 180 radnika, premda većina zemljišta nije bila obrađivana. Imovinu preduzeća (iako bez zemlje, koja je ostala u kantonu) kupilo je nekoliko privatizacijskih i investicijskih fondova (PIF), na čelu sa "Eurofond" iz Tuzle, koje planira smanjiti broj zaposlenih tako što će radnike isplatiti prodajom imovine i zadržati najvrijednije poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu kroz koncesijski ugovor sa kantonom.

Privatizacija u Kalesiji je stoga gotovo završena. Tamo postoji samo jedno uspješno inostrano ulaganje koje na odre eno vrijeme zapošljava 20 radnika. Zaposlenost u bivšim društvenim preduzeima smanjena je na 637 zaposlenih, što je gubitak više od 60 procenata u odnosu na 1990 godinu. Budunost odre enog broja ovih preduzeća još je upitna. Iako su kupci u privatizaciji ostvarenoj nadmetanjem obavezni zadržati zaposlene i ak pove ati njihov broj tokom godina, izgleda da će se u stvarnosti taj broj samo smanjivati.

*Tabela 2: Struktura zaposlenih u post-privatizacijkoj Kalesiji*

Stanovništvo	39,169 <sup>6</sup>
Radno zaposleno stanovništvo	26,385 <sup>7</sup>
Poslovi u društvenim pred. u 1989	1,750
Poslovi u društvenim pred. u 2000	637 <sup>8</sup>
Registrirano nezaposlenih	4,589 <sup>9</sup>

Nekoliko društvenih preduzeća kupljeno je uglavnom da bi se kontrolirala njihova imovina, a manje da bi se nastavilo sa poslovanjem. Osnovni interes većine investitora je dobiti zemljište sa razvijenom infrastrukturom. Bivši motel Košuta, koji je bio uništen u ratu, kupio je povratnik iz Švicarske koji je na istom mjestu napravio novi, veći objekat. U slučaju metalopreraiva kompanije Unis Tok, gotovinsko plananje u iznosu nešto manjem od DM 100,000 osiguralo je prostor veći od 30,000 m<sup>2</sup>, uključujući i cisterne za gas i vodu i malu elektranu. Sa zemljištem koje samo vrijedi DM 20 za kvadratni metar, ovo je bila pogodba koja je vrijedila toliko da je bilo moguće zadržati postojeći broj zaposlenih na tri godine pod uvjetima navedenim u privatizacijskom ugovoru. Isto vrijedi i za poljoprivredno preduzeće Spreća, koje uključuje vrijedno zemljište i zgrade u blizini aerodroma i Tuzle. Nisu bili u pitanju djelatnosti, nego imovina, a posebno zemljište, koji su se pokazali vrijednim u procesu privatizacije.

Ostaje, međutim, velika nejasnoća vezana za pojedinu imovinu, posebno za vlasništvo nad infrastrukturom na zemljištu privatiziranih društvenih preduzeća. Dok su privatne kompanije morale uložiti u svoju infrastrukturu, potrebe infrastrukture društvenih preduzeća podmirivane su iz razvojnih fondova i dotacija opština. Dekret OHR iz maja 2000. štiti zemljište koje koriste društvena preduzeća od potencijalnih zahtjeva za restituciju od strane vlasnika prije nacionalizacije.<sup>10</sup> Međutim, ostaje nejasno da li je infrastruktura na tom zemljištu vlasništvo preduzeća, opštine ili komunalnog javnog preduzeća.

<sup>6</sup> Uključujući 5,733 raseljenih iz Republike Srpske (podaci iz 1998).

<sup>7</sup> Stanovništvo starosti između 14 i 65 godina, podaci iz 1998.

<sup>8</sup> ESI podaci iz 2000, nakon privatizacije društvenih preduzeća.

<sup>9</sup> Registrirano nezaposlenih, kraj 1999.

<sup>10</sup> “Decision amending the Framework Law on Privatisation of Enterprises and Banks in BiH by introducing a clause protecting investors”, 11 May 2000: [www.ohr.int](http://www.ohr.int).

### ***Novi privatni sektor***

Dok bivši društveni sektor nema izgleda da zabilježi novi porast, novoprocvali privatni sektor (nova privatna preduze a) u Kalesiji ve je stvorio 1,200 radnih mesta i tako više nego nadoknadio gubitak radnih mesta iz društvenih preduze a. Nova 422 radna mjesta otvorena su u privatnoj poljoprivredi, sa narednih nekoliko hiljada na sezonskim poslovima.

*Tabela 3: Zaposleni u stalnom radnom odnosu u Kalesiji: 2000*

<b>Sektor</b>	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>%</b>
Bivša društvena pred.	637	21
Nova privatna pred.	1,200	40
Privatna poljoprivreda	422	14
Javna administracija	661	22
Javne usluge	96	3
<b>Ukupno</b>	<b>3,016</b>	<b>100</b>

Ovo je dramati na promjena u strukturi lokalne ekonomije. Novi privatni biznis sada predstavlja 40% službene zaposlenosti u Kalesiji, u odnosu na 5% prije rata.

Privatni biznis u Kalesiji, kao i u cijeloj Bosni, po eo je polako. U bivšoj Jugoslaviji je obim male privrede bio veoma ograni en. Republi ki zakon je ograni avao veli inu privatnog preduze a raspoloživim prostorom, brojem zaposlenih i dozvoljenim aktivnositma, kao i kroz prohibitivni porezni sistem. U turizmu, zakon je propisivao broj stolova u restoranima i kafeima. Automehani arske radnje nisu smjele imati više od osam zaposlenih. Privatna maloprodajna mjesta su bila zabranjena sve do kasnih 1980ih.

Šest godina nakon rata, uprkos ograni enim mogu nostima kapitala za ulaganje, privatni biznis je postao osnova ekonomskog razvoja u Kalesiji. Zapo eo je u gra evinarstvu i uslugama, a sada se proširuje na proizvodnju. Postoji više od 10 novih privatnih preduze a koja zapošljavaju po više od deset radnika, uklju uju i pilanu, dvije gra evinske firme, veleprodaju gra evinskog materijala, benzinsku pumpu, barove i restorane. Ovih 10 firmi ima ukupno 170 zaposlenih. Uz to, postoji još 626 malih firmi sa ukupno registriranih 1,030 radnika. Novi privatni sektor je tako postao dvostruko ve i od sektora nedavno privatiziranih društvenih preduze a. Pored toga, iako ta an broj nije poznat, procjene govore da je i dalje nekoliko hiljada osoba angažirano na privatnim poljoprivrednim posjedima i u sezonskim poslovima u gra evinarstvu.

Jedna od nepogodnosti za razvoj novog privanog sektora je model srednjeg usmjererenog obrazovanja u Kalesiji, naslije en iz vremena socijalizma. Prije rata, lokalna tehnika škola se fokusirala na smjerove metalurgije i poljoprivrede. Tako je onemogu eno obrazovanje u oblastima koje su potrebne za novu ekonomiju. Po statisti kim podacima lokalnog biroa za zapošljavanje ukupno 4,469 osoba traži posao

u opini, 2,073 nema kvalifikaciju, a 1,592 ima zanat, od toga oko 500 metalurškog smijera. Značajno je da se niko ne bavi preradom poljoprivrednih proizvoda u ovoj ruralnoj opini sa velikim poljoprivrednim sektorom. Znanje u ovoj oblasti, osobito u plasmanu proizvoda, nikada nije bilo razvijano.

*Tabela 4: Zaposlenost u Kalesiji po veličini preduzeća*

Zaposleni u preduzeća	Broj preduzeća	Ukupno zaposlenih
1	461	458
2 - 5	141	408
6 - 10	28	211
11 - 20	9	132
21 - 50	7	210
preko 50	4	299
<b>Ukupno</b>	<b>650</b>	<b>1,718</b>

Porast privatnog sektora u Kalesiji još uvijek je skroman u odnosu na ukupne okvire, ali dovoljan da bi se nadoknadila izgubljena radna mjesta iz bivšeg socijalističkog društvenog sektora. Zaključak je da uobičajeno mišljenje o ruralnoj Bosni kao pustosi u smislu razvoja privatnog sektora nije zasnovano na injenicama.

### *Raspoređenost razvoja*

U bivšoj Jugoslaviji je centralno planiranje razvoja infrastrukture vođeno isključivo u korist sektora društvenih preduzeća. Nije postojalo investiranje u infrastrukturu za razvoj seoskih područja, a nije postojao ni poticaj za porast privatnog sektora.

Privatizacija je u inicijativi imovina društvenih preduzeća postane dostupna novim privatnim preduzećima. Međutim, to nije promijenilo osnovni problem nedostatka pristupa infrastrukturnim ugradnjama u Kalesiji. Danas je 70% ukupnog zapošljavanja u opini koncentrirano na samo dvije od ukupno 18 mjesnih zajednica, grad Kalesiju i Tojšće. Cijena zemljišta sa razvijenom infrastrukturom u ovim područjima znatno je povećana, ideći do DM 20 za kvadratni metar. Novi privatni sektor u Kalesiji prisiljen je da bude u blizini područja socijalističkog razvoja da bi dobio pristup infrastrukturnim uslugama.

Međutim, u ostatku Kalesije infrastruktura je razvijena malo ili nije nikako. Postoje samo dvije glavne asfaltirane ulice, jedna od Tuzle do Zvornika (magistrala), a druga od Živinica preko tuzlanskog aerodroma u Dubravama. U velikom dijelu opštine ne postoji stabilan dotok pitke vode. Bez ovih glavnih usluga cijena pokretanja novih pogona za proizvodnju je ograničena i faktor. Sve dok raspoređenost razvoja ne postane ujednačena nastaviti će se odlazak radne snage iz ovih nerazvijenih seoskih područja.

*Tabela 5: Raspored zaposlenosti i nezaposlenosti  
u Kalesiji po mjesnim zajednicama*

Mjesna zajednica	Zaposleni <sup>11</sup> (svi sektori)	Nezaposleni <sup>12</sup>
Bulatovci	25	95
Dubnica	14	66
Goj in	46	68
Hrasno Donje	32	222
Jaji i	8	142
Jeginov Lug	2	89
<b>Kalesija Centar</b>	<b>1,287</b>	<b>202</b>
Kalesija Gornja	67	312
Kika i	46	173
Memi i	194	329
Miljanovci	82	197
Prnjavor	80	130
Rainci Donje	68	269
Rainci Gornje	185	523
Seljublje	22	137
<b>Tojši i</b>	<b>555</b>	<b>657</b>
Vukovije Donje	206	475
Vukovije Gornje	97	457
Zelina	0	26
Zolje	0	20
<b>Ukupno</b>	<b>3,016</b>	<b>4,589</b>

Istorija novog privatnog sektora u bivšoj Jugoslaviji je istorija borbe za dobivanje odgovarajućeg poslovnog prostora. Kako su pravna ograničenja u privatnom sektoru postepeno smanjivana kasnih 1980ih, povećavao se nedostatak odgovarajućih prostora za privatni biznis. Pojavljivanje malih prodavnica i poslova učinilo je da se prostor za privatni sektor rapidno smanjuje.

Da bi se donekle riješio ovaj problem, prizemne prostorije mnogih stambenih zgrada pretvarane su u prodavnice. Neki gradovi su zanatske centre pretvorili u šoping centre. Upravo Kalesija je odobrila proširenje mnogih javnih objekata, kao što su kulturni centri, koji je postao okružen malim prodavnicama.

Dvije godine nakon završetka rata problem nedostatka prostora opet je postao aktuelan. Upravo po tome izdavati prostore koji su pripadali društvenim preduzećima koja nisu bila ponovno oživljena. *Magnat*, lokalni proizvod vrata i prozora, unajmio je prostor društvenog preduzeća *Somboled*, ogranka firme iz Srbije.

<sup>11</sup> Svi sektori se odnosi na komunalne usluge, bivša društvena preduzeća, privatna preduzeća, administraciju i zemljoradnju.

<sup>12</sup> Podaci biroa za zapošljavanje, Kalesija, Oktobar 1999.

Od 1998., op ina po inje dodjeljivati prava na korištenje – još uvijek nije zakonski dozvoljeno prodavati društveno zemljište – op inskog zemljišta u svoje dvije industrijske zone, grad Kalesija i Tojši i, koriste i tako dobiveni prihod za razvoj ulica i druge infrastrukture. Na oba mjesta, priklu ak za vodu i struju bi se mogli relativno lako obezbijediti vezom na postoje u infrastrukturu koja je razvijena u doba socijalizma za potrebe društvenih preduze a.

Tako je klju za razvoj budu eg privatnog sektora u efikasnosti op inske vlade da obezbijedi glavne faktore proizvodnje, kao što su zemljište i usluge. Ovo zahtijeva uspješnu suradnju sa oba nivoa uprave, nižem (mjesne zajednice i op ina) i višem (kanton, entitet i država).

### ***Op ina i njene mjesne zajednice***

U bivšoj Jugoslaviji op ina je bile osnovna društveno-politi ka zajednica, koju je glavni Titov ideolog Edvard Kardelj definisao kao “udružena društvena i ekonomski zajednica svih stanovnika i organizacija (uklju uju i i preduze a) na njenom teritoriju”. Op ine su bile odgovorne za sve javne funkcije na svom podru ju. Da bi mogle efikasno obavljati svoje dužnost op ine su se progresivno širile od 1950ih na ovamo, dok 1991 nisu dostigle prosje no 42,000 stanovnika. Pore enja radi, prosje na veli ina op ina u Njema koj je 5,430 stanovnika, u Italiji 7,120, a u Sloveniji 10,360.

*Tabela 6: Istoriski razvoj op ina  
u bivšoj Jugoslaviji i BiH*

<b>Godina</b>	<b>Stanovništvo</b>	<b>Op ina</b>	<b>Stanovnika po op ini</b>
<i>Bivša Jugoslavija</i>			
1931	13,982,000	4,645	3,010
1948	15,640,000	8,063	1,940
1953	17,055,000	4,139	4,120
1961	18,613,000	774	24,047
1991	22,424,000	533	42,071
<i>Bosna i Hercegovina</i>			
1991	4,377,000	109	40,156
2001	prosj. 3,700,000	149	24,832

Kad su op ine postale tako velike visu više bile u stanju uspješno obavljati samoupravlja ku ulogu. Mjesne zajednice (MZ) su sve više preuzimale lokalne funkcije i op ine su im dodjeljivale sve ve u nadležnost. Izvan glavnih urbanih centara mjesne zajednice se organiziraju dobrovoljno, bez stvarnog administrativnog kapaciteta. Bez fiksног prihoda i odgovornosti njihova uspješnost zavisi od inicijative lokalnog stanovništva koje može biti ili veoma energi no ili potpuno pasivno. Jedan slovena ki analiti ar je komentirao neposredno prije rata: “Postoje e MZ ne mogu

zadovoljavaju e funkcionirati kao državni aparat jer su suviše amaterske, suviše haoti ne i volonterske, nedovoljno povezane sa višom administracijom i nedovoljno odgovorne za izvršavanje važnih zadataka.”

Svaka MZ ima lokalno vije e i konstituirana je kao pravna jedinica što joj omogu ava da posjeduje korisni ka prava na op insko zemljiste. Svaka MZ u Kalesiji ima mali ured, naj eš e u itaonici, uobi ajenom mjesu za komunikaciju gra ana. Svaka MZ ima pe at i statut kojeg je usvojilo vije e MZ koje broji izme u 5 i 11 lanova koji su volonteri. Izbor vije a MZ nije reguliran statutom op ine – neki lanovi izabrani su na zboru, a neke postavljaju partije zastupljene u op inskom vije u – i mnoga važna pravna pitanja koja se odnose na njihovo uspostavljanje nisu riješena. Granice MZ uspostavljaju se na lokalnom referendumu i zapisane su u op inski zakon. Op ina zapošljava službenike odgovorne za MZ.

Na primjer, MZ Tojsi i smještena sjeverozapadno od Kalesije sastoji se od dva naselja, 16 zaseoka, ima oko 1560 ku a i 5420 stanovnika, što je veli ina op ina u mnogim zapadnoevropskim zemljama. Op ina je na MZ Tojsi i prenijela prava na korištenje nekih objekata (kulturni centar, itaonica i vrti ), kao i pravo da prima najam od lokalne pijace, što joj donosi godišnji prihod od oko DM 100,000 koji se koristi za potrebe lokalnog nogometnog kluba i za projekte za popravku cesta i vodovoda. Sela u sklopu MZ imaju predstavnike u vije u po formuli koja odražava imu nost i politi ku mo u regiji.

### *Ostaci jugoslovenskog samoupravljanja*

Širom bivše Jugoslavije javna preduze a ili javna uprava pružaju op inske usluge i odgovorni su za niz državnih funkcija. U Kalesiji ovi servisi uklju uju i veterinarsku stanicu, centar za socijalni rad, javnu biblioteku, održavanje javnih zgrada, itd. Rad svakog op inskog preduze a vodi upravni odbor od pet lanova koji su politi ki naimenovani.

U socijalisti koj prošlosti, javne usluge su bile pružane putem kompleksnih sistema bilateralnih sporazuma izme u snabdjeva a i korisnika. Institucije socijalisti ke države kao što su škole, bolnice, društvena preduze a i mjesne zajednice komunicirale su sa gra anima putem jedinstvenih institucijskih mreža zvanih *samoupravne interesne zajednice* – SIZ. SIZovi su bili odgovorni za razvoj sporazuma kojim su regulirane javne usluge i njihovo pla anje. Njihov utjecaj je dolazio od kontrole fondova korištenih za razvoj op inskih usluga. Vremenom su SIZovi uveliko zamijenili regulatornu ulogu države u ovim oblastima.

Pod ovim sistemom, op inske usluge nisu se finansirale putem poreza i javne potrošnje, nego putem samodoprinosa zaposlenih u društvenim preduzeima, a bili su postignuti u direktnim dogovorima i zapisni u pravosnažnim ugovorima. Ovi mehanizmi za pružanje op inskih usluga, koji su trajali gotovo dvije decenije, zapravo su iziskivali stalnu politi ku intervenciju da bi opstali. Posljedice su bile višeslojna

birokratija, optere enje op inskog budžeta, otežana kooperacija i kona no stagniranje razvoja op inskih usluga.

U Kalesiji je prije rata bilo aktivno šest SIZova.

1. *SIZ za zdravstvenu zaštitu:* zadužen za zravstvenu zaštitu zaposlenih, penzionera i poljoprivrednika, a na dobrovoljnoj osnovi za privatnike i zaposlene u inostranstvu.
2. *SIZ za stambeno i komunalno, razvoj zemljišta i puteve:* odgovoran za održavanje društvenog stambenog fonda, odvoz otpada i iš enje javnih površina u op inama, planiranje grada i kontrolu zemljišta pogodnog za razvoj, kao i održavanje lokalnih i nekategoriziranih puteva u op ini.
3. *SIZ za kulturu i sport:* upravljao je kulturnim institucijama kao što su biblioteke i kina, organizirao službene i kulturne doga aje, uklju uju i i pozorišne predstave. Ovaj SIZ je nadgledao i sportske klubove u op ini.
4. *SIZ za zapošljavanje:* odgovoran za registraciju nezaposlenih i zapošljavanje u lokalnim preduzeima. Ovaj SIZ je reorganiziran u mjesni ured kantonalne službe za zapošljavanje, pod upravom Federalnog biroa za zapošljavanje.
5. *SIZ za socijalnu zaštitu i brigu o djeci:* brinuo o siro adi, hendikepiranoj djeci, drugim ugroženim grupama i starim osobama, kao i žrtvama rata, a radio je u suradnji sa mjesnim centrima za socijalni rad. Ovaj SIZ više ne postoji, ali mjesni centar za socijalni rad i brigu o ugroženim osobama i dalje radi. Zaposleni u centru su pla eni iz op inskog budžeta, dok su potrebe korisnika socijalne zaštite podmirene iz kantonalnog budžeta.
6. *SIZ za penziono i invalidsko osiguranje:* ovaj SIZ je postao lokalni ured Federacije za penziono i invalidsko osiguranje.

Neposredno prije rata, SIZovi su ukinuti i ujedinjeni u op inskom fondu. U vrijeme rata fond je ostao bez navodno zna ajnih sredstava i raspao se.

### ***Post-socijalisti ka kriza komunalnih usluga***

Društvena preduze a su tradicionalno bila izvor doprinosa za SIZove i stoga su mogla dirigirati investiranje u infrastrukturu. Onda kada je društveni sektor po eo propadati op inske ustanove za pružanje komunalnih usluga ostale su bez fondova i bile su prisiljene drasti no smanjiti obim svojih usluga.

U okviru ovog sistema nije bilo kapaciteta za razvoj op inske infrastrukture da bi se podmirio novi privatni sektor, preusmjerila sredstva prema nerazvijenim podru jima ili upravljalo op inskom imovinom kao kapitalnim sredstvima. Ovi ograni avaju i faktori još uvijek postoje.

Problemi op inskog preduze a *Komunalac* su ilustrativni. Komunalac je nadležan za niz op inskih usluga, uklju uju i odvoz otpada, iš enje i ozelenjivanje javnih površina, održavanje malog postrojenja za centralno grijanje u Kalesiji, održavanje vodovodne i stare kanalizacione mreže. Zbog nedostatka mehanizacije firma posluje sa teško ama i obavlja samo neophodne radove. Uprkos injenici da je jedina služba za odvoz otpada, za svoje usluge je pla a samo 800 od postoje ih 10,000 doma instava. Stoga nije iznena uju e da Kalesija pati od rastu eg problema nedozvoljenih deponija sme a.

Uz odgovaraju u pažnju usmjerenu na troškove oporavka i poja anje usluga, situacija sa otpadom bi se mogla popraviti. Ali od raspada odgovornog SIZa, nije se pojavio nijedan pouzdan sistem za prikupljanje nadoknada od korisnika komunalnih usluga. Doma instava i preduze a nemaju pravnu obavezu da zaklju e ugovor za usluge sa Komunalcem. Tokom ljeta 2001 preduze e je djelomi no privatizirano javnom ponudom dionica. Op ina Kalesija je zadržala 51%, šest osoba iz Kalesije (uklju uju i i predsjednika op ine) dobilo je 23%, a PIF iz Sarajeva je kupio 26%. Javna ponuda dionica nije preduze u donijela nikakav svježi kapital. Kao rezultat, zajedni u ili institucionalnu bazu za rješavanje pitanja odvoza otpada tek treba uspostaviti.

Kalesija ima sli nih problema i sa ostalim javnim servisima. Op ini nedostaje pouzdana vodovodna mreža na ve ini njene teritorije, a van dvije lokalne mreže u Tojši ima i Kalesiji gra ani se snabdijevaju vodom iz bunara ili otvorenih voda. Nova vodovodna mreža u Kalesiji je napravljena neposredno prije rata, ali je u ratu toliko ošte ena da Komunalac nema sredstava za popravku.

U 1999 i 2000 vlada Norveške je izvela projekt vodovoda op ine u vrijednosti od DM 3,6 miliona. Postavljene su vodovodne cijevi za snabdijevanje ve ih naseljenih mjesta, ali 5000 doma instava još uvijek treba povezati sa glavnom mrežom. Tako er postoji i problem isto e vode. Glavni izvor vode za podru je je na najnižoj ta ki u dolini, u blizini rijeke Spre e. Nepre iš ene otpadne vode idu direktno u rijeku i tako rizikuju zaga ivanje pitke vode.

Curenje iz starih i trošnih dijelova vodovodne mreže uzrok je prekida u snabdijevanju vode. Ovo stvara prepreke za razvoj bilo kojeg oblika proizvodnje koji zavisi od stalnog, pouzdanog snabdijevanja istom vodom, kao što su prerada poljoprivrednih proizvoda ili tekstilna industrija.

U prošlosti je gra evinska firma iz Tuzle bila odgovorna za planiranje, razvoj i izgradnju vodovodne mreže, Komunalac za održavanje, op ina je "posjedovala" mrežu, a SIZ je prikupljao naknadu od korisnika. Danas manje od polovine povezanih doma instava redovno pla a vodu. U svom trenutnom stanju op ina nije u stanju pokriti ak ni periodi ne troškove vodosistema, a da i ne spominjemo popravke i širenje mreže.

Da bi se izbjeglo upadanje u dugove, stvaranje viška radne snage i slabosti uprave Komunalca, op insko vije e Kalesije nedavno je, uz pomo donacije Norveške, osnovalo novu op insku vodo-kompaniju, *J.P. Vodovod i kanalizacija*. U Njema koj, na primjer, naknade za vodu i odvoz sme a propisuje op ina i tako kontrolira cijene koje privatni davaoci usluga mogu zara unati. Prikupljanje naknada garantira op ina iz svog budžeta.

### ***Širenje mreže kroz privatnu inicijativu***

Uz održavanje imovine i pružanje javnih usluga op ina se suo ava sa izazovom finansiranja izgradnje i širenje infrastrukture. Da bi stvorila dugoro nu ekonomsku osnovu za razvoj infrastrukture ona mora prikupiti sredstva i kapital od svojih gra ana.

Za vrijeme socijalisti kog perioda, prihod za izgradnju mogao se ostvariti uvo enjem “dobrovoljnih priloga” – samodoprinos zaposlenih u društvenim preduzeima, a izdvajani su direktno iz pla. Gra ani zaposleni u inostranstvu davali bi svoj doprinos kad bi dolazili, u protivnom bi im pasoši mogli biti oduzeti. Ovi doprinosi su bili nedovoljni za finansiranje obimnog razvoja infrastrukture. Zato su doprinosi prikupljeni u republi ke ili federalne fondove, a onda raspore ivani za prioritetne projekte – suprotno današnjem na inu raspodjele me unarodne pomo i za rekonstrukciju i razvoj. Društvenim preduzeima je bilo ostavljeno da se prijave za ove fondove. Obzirom da se razvoj koncentrirao na urbana podru ja, a u njima na projekte društvenih stanova i društvenih preduze a, ve i dio stanovništva širom bivše Jugoslavije bio je ostavljen bez koordinirane razvojne sheme za vodovodne, telefonske ili, u slu ajevima udaljenih podru ja, ak i elektri ne mreže.

Sa ovim socijalisti kim metodama koje su postale neoperativne, op ine su primorane upotrijebiti vlastitu inicijativu i prona i nove izvore razvojnih fondova. Op ina Kalesija je 1999 godine preduzela projekt poboljšanja cestovne mreže koji je obuhvatao povezivanje sporednih cesta sa glavnim i, po prvi put u istoriji Kalesije, asfaltiranje ulica u gradu. Od predvi enih DM 1 mil troškova, pola se trebalo pokriti zajmom od kantona Tuzla, a pola dobrovoljnim prilozima gra ana. Nakon izbijanja krize u kantonalm budžetu, bilo je mogu e obezbijediti samo DM 200,000 od Kantona. Me utim, zanimanje gra ana za projekat je bilo toliko veliko da je u kratkom roku prikupljeno DM 1,8 mil, sve dobrovoljnim prilozima, bez korištenja bilo kakvog specijalnog programa prikupljanja sredstava. Op ina je pokrila preostale troškove davanjem u najam op inskog zemljišta, kreditima i sredstvima iz svog godišnjeg budžeta. Pokretanjem vlastitih resursa investirano je DM 3.7 mil na poboljšanje 44 km puteva.

Još jedan primjer efikasnog korištenja vlastitih sredstava bilo je proširenje postoje e telefonske mreže. 1997 godine, tri MZ u Kalesiji ,Hrasno, Kika i i Seljublje, po ele su prikupljati novac od stanovništva, unajmili su firmu za izvršavanje poslova i obnovili su i proširili mjesnu telefonsku mrežu. Da bi zapo elo ovu akciju, predsjedništvo MZ sazvalo je zbor gra ana. Kako je propisano statutom MZ,

stanovništvo je sedam dana prije događaja putem plakata i poziva, koji su stigli na svaku adresu, obaviješteno o datumu održavanja zbora. Nakon odobrenja projekta, telekomunikaciona kompanija PTT napravila je tehnički plan. Zbor je izabrao građevinski odbor, a projekt je izvela privatna kompanija bez pomoći opštine ili bilo kakvog ulaganja PTT.

Mjesne zajednice su odredile valje i visinu doprinosa pojedinih kategorija stanovništva. Od ukupnih troškova u iznosu od DM 601,200 obitelji su plaćale DM 590 za liniju i taksu PTT-a od DM 154. Ratni invalidi i obitelji palih boraca plaćale su DM 400, bez takse. Uz to, svako kućanstvo je trebalo platiti za kopanje, ili sami iskopati, 50m kanala za polaganje kablova.

Uspjeh ovog projekta privukao je interesovanje ostalih mjesnih zajednica i opština se uključila u koordinaciju procesa. U drugoj fazi urađeno je novih 1377 linija, a 888 je ponovno povezano, što je ukupno iznosilo DM 878,340.

Posao se širio pa je konstatirano da je centrala u Toši ima zastarjela. Gradonačelnik je tražio od PTT obnavljanje centrale, ali bez uspjeha. Na kraju je jedino prijetnja da će se obratiti PTT Banja Luka – što su mogli jer je Kalesija smještena na međuentitetskoj granici – natjerala PTT Sarajevo na akciju.

Na jednom nivou, ova metoda razvoja infrastrukture pokazala se izuzetno efikasnom, pokazujući da na mjesnom nivou postoji velika inicijativa i značajni potencijalni izvori. S druge strane, proces je neka važna pitanja ostavio neriješena, osobito pitanje vlasništva nad imovinom. PTT Sarajevo je tražio pravo vlasništva nad lokalno finansiranom mrežom, a gradonačelnik je u ime grada ponudio prodaju mreže PTT-a. Lokalne centrale su postavljene u javnoj upravici u Vukovijama Donjim, u privatnoj kući u Memi i u omladinskom centru u Raini i Gornjem, ali ne postoji formalni sporazum za korištenje ovih objekata. Jasno je da ovdje još postoje neka osnovna pitanja koja treba riješiti.

### *Opštinska imovina i mrtvi kapital*

Lokalna infrastruktura nije jedina oblast koja treba bolju upravu i jasnija imovinska prava. Opština ima potencijalno vrijednu imovinu, kao npr. zemlju i šume, koja je osnovna za ekonomski razvoj.

Kalesija je nedavno provela popis svog zemljišta i ustanovila da posjeduje 810 ha ili 4% opštine. U 2000. unajmljivanje zemlje i poslovnih objekata donijelo je DM 830,000 što je trećina opštinskog budžeta.

Opština ima potencijal da stvari kapital za svoj razvoj tako što će razvijati zemlju i prodavati je ili najumljivati uz dobit. Međutim, proces je sprječen predratnim pravnim okvirom u kom se odreduje način upravljanja društvenim zemljištem, a koji dozvoljava dodjeljivanje samo korisničkim pravima privatnim kompanijama i za

odreene javne namjene. Zakonski propisi kojim se odrediti na i korištenja zemljišta zahtjevaju hitnu reformu.

Opina je tek nedavno započela efikasno planiranje urbanog i komercijalnog razvoja koji nije dobro reguliran. Zbog ovoga je ak 50% novih kuća izgadeno bespravno, a to je i veliki pritisak na infrastrukturu i povećava troškove buduće integracije jer proširuje urbani razvoj na neplanirana područja.

480 hektara šume u vlasništvu općine takođe je potencijalno vrijedan resurs. Po etkom 20.-og stoljeća austrijanci su izgradili puteve kroz šume, uskotra ne pruge i želi su da bi mogli ili prebacivanje trupaca iz visokih šuma, ali to sve nije bilo mnogo u upotrebi u vrijeme komunizma. Bez ovih prilaznih puteva nije moglo da se iskorištavati šume na profitabilan način i u isto vrijeme voditi rada u zaštiti prirode. Strateško ulaganje u šumarstvo moglo bi donijeti nove prihode općini. Međutim, kantonalno preduzeće ima pravo korištenja državnih šuma i odgovorno je za brigu o iskorištavanju. Tako općina ima malo mogućnosti za razvoj ovih potencijala, ali i ako kantonalno šumarsko preduzeće to ne uradi.

### *Neki zaključci*

Ova studija ekonomskog procesa koji je u toku u Kalesiji ukazuje na ključnu ulogu koju lokalna vlada mora igrati u ekonomskom razvoju. Da bi prevazišle kroničnu nerazvijenost, tipičnu za bosanska ruralna područja, općine moraju naučiti koristiti svoje izvore da bi mogli ulaganje kapitala u infrastrukturu i komunalne usluge koje su potrebne novom privatnom sektoru. One takođe moraju imati aktivnu ulogu u određivanju i predviđanju potreba privatnog sektora, da bi na odgovarajući način mogli planirati način korištenja zemljišta i razvoj infrastrukture.

U slučaju Kalesije, sadašnje opštinsko vodstvo pokazuje veliku volju da preuzme te nove odgovornosti. Međutim, njihovi kapaciteti ostaju ograničeni. Planiranje za privatni sektor uključuje velike institucionalne promjene za bosanske općine, prelazak sa uloge pasivnog primaoca ulaganja, što je bilo karakteristično za stari sistem, na aktivnu ulogu u kojoj treba odgovoriti na potrebe zajednice. To znači i tretiranje postojeće infrastrukture i društvenog zemljišta kao osnovnog izvora za finansiranje razvoja. To podrazumijeva reviziju uprave opštinskih servisa, uzimajući u obzir naknadu troškova i ponovna ulaganja. Takođe, zahtjeva mnogo nepristrasniji tretman cijele teritorije i stanovništva općine. Umjesto nastavljanja tendencija socijalističkih planera da traže jedan ili dva ostrva razvoja, ovisno o potrebama društvene industrije, cijeloj općini treba pružiti mogućnost da učestvuje u procesu razvoja.

Po etaki ovog procesa tranzicije u Kalesiji bio je izrada novog prostornog plana krajem 2001. i po etkom 2002. godine. U Federaciji je izrada prostornog plana u kompetenciji kantona, a općine donose manje, urbanističke planove. Širom zemlje mnogi postojeći prostorni planovi su zastarjeli. U Kalesiji je općina preduzela inicijativu da se napravi nova verzija plana i da bude javno dostupna građanima. Pošto

u opini nije bilo iskustva u provođenju takvog planiranja, dobijena je pomoć izvana, od novoosnovanog Tehničkog Univerziteta Brandenburg u Cottbus, Njemačka.

Efikasno palniranje razvoja na opinskom nivou ima slijedeće obilježja:

1. Napušta koncepcije o ekonomskom i urbanom razvoju proizašle iz socijalizma u korist iscrpnog prikupljanja podataka o stanovništvu i njegovim potrebama i posebno o potrebama novog privatnog sektora. Prostorni plan mora započeti detaljnom studijom situacije na terenu.
2. Planiranje zapravo je u području koja su naseljena i pokušava maksimizirati postojeću infrastrukturu. Ako se ovo uspješno izvede smanjuju se razvojni troškovi.
3. Mora se napraviti realna procjena građevinskih potreba u opini. Socijalistički planeri u Kalesiji predviđaju da će samo u dva glavna naselja, gradu Kalesija i u Tojšima, dovesti do cijetanja divlje izgradnje. Ovakva izgradnja se odvijala uglavnom duž glavnih puteva uzrokujući neekonomično korištenje prostora, podizanje troškova infrastrukture i uništavanje ekološkog i poljoprivrednog profila ruralnih područja. Da bi se zaustavila divlja izgradnja, prostorni planovi moraju dozvoliti građevama da zadovolje svoje zakonske potrebe.
4. Efikasno planiranje je usko povezano sa kvalitetom lokalne demokracije. U prethodnom planiranju postojao je naredbodavski proces, skriven od opštine javnosti. Za stvaranje uinkovitog balansa između urbanih potreba, poljoprivredne ekonomije i prirode, mora postojati mehanizam kojim se potrebe građana mogu izraziti i objediniti.

Još jedan vitalni element razvojnog procesa koji nedostaje u Bosni je jasan i uinkoviti sistem prava na privatnu imovinu. Kombinacija socijalizma i masovnog raseljavanja stanovništva ostavila je ruralnu Bosnu u agoniji nejasnih, nedokumentovanih i kontradiktornih imovinskih prava. Nesigurna priroda korisnika prava na bivšu društvenu imovinu, neriješeni zahtjevi za restituciju od strane vlasnika prije procesa nacionalizacije, kolaps poljoprivredno-industrijskih kombinata i poljoprivrednih zadruga, nezavršena privatizacija društvenih preduzeća i pola stoljeća neformalnih i neregistriranih prenosa nekretnina stvorili su pravni vakuum u ovoj važnoj oblasti.

Ovo pokreće široki niz kompleksnih problema:

- Š. Prvo, u okruženju nesigurnih zemljišno-imovinskih odnosa razna tijela se natječu u kontroli zemljišta. Opština i kanton postavljaju zahtjeve za zemljište koje je pripadalo državnoj farmi Špreja. Istovremeno je jedan dio zemlje ponovo prešao u posjed vlasnika prije nacionalizacije, a drugi dio stoji neiskorišten. Pravna nesigurnost ima negativan učinak na kvalitet lokalne uprave jer potiče grabežljivo ponašanje.

- š· Drugo, konfuzija oko vlasništva vješta ki umanjuje koli inu zemljišta na tržištu što dovodi do porasta cijena.
- š· Tre e, neuspješno postavljanje granice izme u poljoprivrednog i urbanog zemljišta zna i da kompletno zemljište može biti procijenjeno kao potencijalno zemljište za izgradnju. Ovo podiže cijenu poljoprivrednog zemljišta umanjuju i ekonomsku bazu poljoprivrede.
- š· etvrto, pitanje vlasništva nad klju nim elementima javne infrastrukturne mreže ostaje neriješeno, a to ko i razvoj i naknadu troškova.
- š· Peto, dok ne do e vrijeme u kom e konfuzija oko zemljišta biti riješena i odgovaraju i sistem registracije uspostavljen, ne e biti mogu e uspostaviti efikasne poreze na imovinu, što je potencijalno najvažniji izvor op inskih prihoda.

Zbog toga je izuzetno važno zapo eti proces dokumentovanja i rješavanja pitanja vlasništva, proces koji e uklju ivati i zakonodavnu reformu na entitetskom nivou i mnogo napornog rada na lokalnom nivou.

*Aneks**Tabela A1: Bivši sektor društvenih preduze a u Kalesiji*

<b>Preduze e</b>	<b>Pretvorba</b>	<b>Zaposleni</b>	<b>Zaposleni</b>
		<b>1990</b>	<b>2000</b>
Plastikal	Zajedni ko ulaganje sa njema kom kompanijom Büscherhoff; ostatak još treba privatizirati.	85	85
Unis TOK	Prodat lokalnom poduzetniku tenderom u privatizaciji i pretvoren u novi biznis.	100	72
Kartonaža	Prodat lokalnom poduzetniku tenderom u procesu privatizacije	85	64
Remont Montaža	Otkupila uprava/radnici u direktnim pregovorima.	120	50 + 30 sezonski
Kaletex	Tender u procesu privatizacije sudski odgo en zbog neregularnosti, bi e ponovljen.	330	78
Spreca p.p.	Kupili PIFovi javnim nadmetanjem.	300	180
ZZ Vo ar	Pretvoren u polu-privatnu zajednicu.	35	17

*Tabelea A2: Nova preduze a u Kalesiji sa više od 10 zaposlenih*

<b>Preduze e</b>	<b>Mjesna</b>	<b>Broj</b>	<b>Aktivnost</b>
	<b>zajednica</b>	<b>zaposlenih</b>	
Pilana Fati	Kika i	12	Pilana
Anker	Prnjavor	12	Gra evinarstvo
Kalesija Promet	Prnjavor	13	Veleprodaja i skladištenje gra evinskog materijala
Binder	Tuzla	15	Gra evinarstvo
Avdo Imamovi	Vukovije	15	Bar, restoran i preno ište/no ni klub Donje
Polo	Tojši i	16	Pumpna stanica
Magnat	Kalesija C.	20	Proizvodnja prozora i vrata
Bijeljevac-Tours	Kalesija C.	22	Lokalni autobusni transport
Kalesija			
Zemljoradni ka zadruga Vo ar	Kalesija C.	22	Privatna zadruga za trgovinu vo em i povr em
Polo Junior	Prnjavor	23	Pumpna stanica, Automehani ar, restoran i motel (dio Polo Tojši i)